



CG FUDBAL
SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKOG SAVEZA CRNE GORE

Broj: 29

Godina: XIX

Podgorica, 02.08.2024.

SADRŽAJ

Naslov	Strana
1 Pravilnik o fudbalskim takmičenjima	2
2 Odluka o izmjeni naziva KMF „Zora“ iz Danilovgrada u naziv Fudbalski klub „Njegoš“	24
3 Registracija igrača	25

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 04.07.2024.godine, donio je

P R A V I L N I K O F U D B A L S K I M T A K M I Č E N J I M A

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Pravilnik o fudbalskom takmičenjima Fudbalskog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: Pravilnik) sadrži osnovne odredbe o sistemu stalnih takmičenja i opšte uslove takmičenja na području i u organizaciji Fudbalskog saveza Crne Gore (u daljem tekstu: FSCG).

Pod stalnim takmičenjima u smislu ovog Pravilnika smatraju se prvenstvena i takmičenja koja se održavaju svake takmičarske sezone.

Udruženja klubova FSCG mogu svojim propisima uređivati pitanja iz ovog Pravilnika u vezi sa takmičenjima koja su im od FSCG povjerena da sprovode i organizuju, s tim da ti propisi moraju biti u skladu sa jedinstvenim sistemom koji je utvrdio Izvršni odbor FSCG.

Član 2

Sve javne utakmice na području FSCG, u organizaciji FSCG i udruženja klubova FSCG, igraju se po Pravilima fudbalske igre koja donosi Međunarodni bord, a objavljuje međunarodna fudbalska organizacija (FIFA).

Utakmice ženskog fudbala igraju se po Pravilima iz stava 1. ovog člana, uz posebne odredbe za ženski fudbal, koja donosi Međunarodni bord.

Utakmice futsala igraju se po posebnim Pravilima igre za futsal, koja donosi Međunarodni bord.

Odluke za primjenu Pravila fudbalske igre u okviru ovlašćenja iz Pravila fudbalske igre Međunarodnog borda, kao i bliža uputstva za primjenu tih odluka donosi Izvršni odbor FSCG.

Službeni tekst Pravila fudbalske igre sa odlukama FSCG za primjenu Pravila fudbalske igre i uputstvima objavljuje FSCG.

II. SISTEM STALNIH TAKMIČENJA

Član 3

Izvršni odbor FSCG utvrđuje jedinstveni sistem nacionalnih stepena takmičenja i okvirne odredbe ostalih stalnih takmičenja na teritoriji FSCG.

Član 4

Odluka o sistemu takmičenja sadrži:

- način takmičenja: bod sistem ili kup sistem,
- takmičarski stepen,

- takmičarske lige - grupe u okviru istog stepena takmičenja,
- broj klubova (takmičarskih ekipa) u određenom takmičarskom stepenu i takmičarskim grupama),
- način sticanja prava na takmičenje u odgovarajućem stepenu takmičenja i takmičarskoj grupi,
- uslove koje moraju ispunjavati klubovi u određenom stepenu takmičenja.

Član 5

Sistem stalnog takmičenja na određenom dijelu teritorije FSCG mogu određivati nadležna udruženja klubova FSCG, u skladu sa jedinstvenim sistemom koji je utvrdio Izvršni odbor FSCG.

Član 6

Odluka o sistemu takmičenja, odnosno o promjenama u sistemu takmičenja i broju klubova u pojedinim ligama, donosi se najkasnije godinu dana prije početka takmičenja.

Promjenu sistema takmičenja mogu predložiti Izvršni odbor FSCG, udruženje klubova FSCG, stručne organizacije (sudija i trenera) i jedna trećina klubova odnosno takmičarskog stepena.

Član 7

Takmičenja se mogu organizovati po jednostrukom ili dvostrukom kup sistemu ili jednostrukom, dvostrukom, trostrukom ili četvorostrukim bod sistemom ili kombinovano: bod sistem i kup sistem, odnosno plej off-plej aut i, u izuzetnim slučajevima, turnirskim sistemom.

Član 8

Način vođenja takmičenja na nacionalnom nivou utvrđuje Izvršni odbor FSCG, a za ostale stepene takmičenja (regionalne) nadležno Udruženje klubova FSCG u skladu sa okvirnim odredbama FSCG.

Propozicije takmičenja

Član 9

Za svako takmičenje utvrđuju se propozicije takmičenja. Propozicije takmičenja donose organi FSCG, odnosno organi Udruženja klubova FSCG za takmičenja u njihovoj organizaciji.

Propozicijama se bliže uređuju pravila za sprovođenje takmičenja, uslovi pod kojima se odvija takmičenje, utvrđuju organi/tijela koja vode takmičenje i njihova prava i obaveze, uređuju materijalna i druga pitanja u vezi sa takmičenjem, kao i druga pitanja predviđena ovim Pravilnikom.

Propozicije ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Pravilnikom, odlukama kojima se uređuje sistem takmičenja i ostalim opštim aktima FSCG.

Stalna takmičenja

Član 10

Stalna takmičenja na teritoriji FSCG su:

- Fudbalsko prvenstvo Crne Gore,
- Fudbalski kup Crne Gore (za seniorske ekipe),
- Fudbalska prvenstva Crne Gore mlađih kategorija (predtakmičari, početnici, mlađi pioniri, pioniri, kadeti, omladinci),
- Fudbalski kup Crne Gore (za mlađe selekcije),

- Prvenstvo Crne Gore u Futsalu,
- Fubalski kup Crne Gore u Futsalu,
- Prvenstvo Crne Gore u ženskom fudbalu.

Stalna takmičenja su i kvalifikacije (baraž) za ulazak u viši stepen takmičenja, ako su predviđena određenim sistemom takmičenja.

Udruženja klubova FSCG organizuju i sprovode na svojim teritorijama stalna takmičenja koja su im povjerena od FSCG.

Uslovi za organizovanje takmičenja

Član 11

Prvenstvena takmičenja se, po pravilu, organizuju po sistemu liga, shodno članu 7 ovog Pravilnika i odluke o sistemu takmičenja.

Lige mogu biti jedinstvene za odgovarajuće područje (teritoriju) ili podijeljene u dvije ili više ravnopravnih grupa.

Broj timova u ligi i u grupama utvrđuje se odlukom o sistemu takmičenja.

Učestvovanje u stalnim takmičenjima

Član 12

Klubovi Prve/Druge lige Crne Gore obavezni su da učestvuju u svim stalnim takmičenjima, osim u takmičenjima početnika, predtakmičara, pionira, ženskog fudbala i futsala, a ostali klubovi u prvenstvima. Propozicijama fudbalskog kupa Crne Gore utvrđuju se učesnici tog takmičenja.

Klub Prve/Druge lige Crne Gore može prijaviti „B“ tim za takmičenje u odgovarajućoj regionalnoj ligi. Drugi, odnosno „B“ tim kluba Prve/Druge lige Crne Gore, koji se takmiči u regionalnoj ligi, ne može postati član Druge lige Crne Gore. Udruženje klubova FSCG će propozicijama utvrditi dalje uslove takmičenja navedenih „B“ timova.

Registrovani klubovi za ženski fudbal i futsal obavezno učestvuju u stalnim takmičenjima.

Udruženje klubova FSCG može posebno utvrditi da klubovi određenog stepena takmičenja, sa njegovog područja, obavezno učestvuju u takmičenjima mlađih kategorija koja su u njihovoj organizaciji.

III. OPŠTI USLOVI TAKMIČENJA

Takmičarska sezona

Član 13

Takmičarska sezona, po pravilu, počinje 01. jula jedne, a završava se 30. juna iduće godine. Takmičarska sezona je podijeljena u dva dijela: jesenju i proljećnu.

Kalendar takmičenja

Član 14

Kalendarom takmičenja se utvrđuju termini za odigravanje utakmica stalnog takmičenja i drugih zvaničnih utakmica i turnira.

Kalendar se donosi posebno za svaku takmičarsku sezonu, najkasnije 30 dana prije početka jesenjeg dijela takmičarske sezone, odnosno, proljećnog dijela takmičarske sezone.

Kalendar nižeg stepena takmičenja mora biti u skladu sa kalendarom višeg stepena takmičenja.

Član 15

Utvrđeni termini u kalendaru ne mogu se mijenjati. Izuzetno, iz razloga više sile, dana žalosti i drugih nepredvidjenih slučajeva, organ koji rukovodi takmičenjem može promijeniti termin određenog kola (ili više kola), s tim što se za to kolo/a određuje novi termin/i, a raspored ostalih kola ostaje u terminima koji su utvrđeni kalendarom takmičenja.

Raspored utakmica stalnih takmičenja

Član 16

Raspored utakmica stalnih takmičenja utvrđuje organ koji rukovodi takmičenjem.

Propozicijama takmičenja se bliže uređuju rokovi i način saopštavanja odluka u vezi sa rasporedom odigravanja utakmica: datum i mjesto igranja, igralište, početak utakmice, službena lica i drugo.

Promjena rasporeda odigravanja utakmica

Član 17

Organ koji rukovodi takmičenjem može utvrđeni raspored prvenstvenih i kup utakmica izmijeniti samo na osnovu utvrđenih kriterijuma predviđenih propozicijama odnosnog takmičenja, s tim da pomjeranje određene utakmice ili određenog kola takmičenja, ne može ići na štetu drugih zainteresovanih klubova, niti može davati takmičarsku prednost klubovima čija se utakmica odlaže u odnosu na ostale učesnike iste takmičarske grupe.

Odlaganje utakmica

Član 18

Klubu koji daje dva ili više igrača za nacionalnu seniorsku „A“ reprezentaciju, mora se izmijeniti, na njegov zahtjev, raspored odigravanja prvenstvene ili kup utakmice.

Klubu koji daje tri ili više igrača za nacionalne reprezentacije mlađih kategorija, mora se izmijeniti, na njegov zahtjev, raspored odigravanja prvenstvene ili kup utakmice, i to onoj selekciji kluba za koju nastupaju pozvani reprezentativci.

Utakmica se može odložiti i zbog učešća klubova u evropskim takmičenjima, kao i iz razloga bezbjednosti. Odložene utakmice će se odigrati u prvom slobodnom terminu, o čemu odluku donosi nadležni takmičarski organ.

Odluku o odlaganju utakmice donosi nadležni takmičarski organ i o tome pisanim –elektronskim putem obavještava zainteresovane klubove, najkasnije tri dana prije rasporedom utvrđenog termina.

Član 19

Ako se odlukom nadležnog državnog organa, zbog dana žalosti, zabrani održavanje sportskih priredbi ili se utakmica određenog dana ne može odigrati zbog razloga više sile (zemljotres, poplava, požar, kiša, grad, magla, snijeg i sl.), ta utakmica se automatski odlaže.

Odložena utakmica će se odigrati sutradan u isto vrijeme, ako je prestao razlog odlaganja i ako propozicijama takmičenja nije drugačije predviđeno.

Ako se odložena utakmica ne može odigrati sutradan, takmičarsko tijelo će odrediti novi termin, vodeći računa da se ne ugrozi regularnost takmičenja.

Prije početka utakmica, koje se igraju po isteku dana žalosti, odaje se pošta minutom ćutanja, na način predviđen Pravilima fudbalske igre, što je bliže uređeno uputstvom o radu delegata.

Termini utakmica stalnih takmičenja

Član 20

Termin početka utakmica stalnih takmičenja određuje organ koji rukovodi takmičenjem vodeći računa o mjesnim i vremenskim prilikama.

Ako postoji sporazum klubova o terminu početka utakmice stalnog takmičenja, po pravilu će se odobriti taj sporazum, ako ne ide na štetu drugih timova i interesa fudbalske organizacije.

Propozicijama takmičenja može se propisati da se utakmice pojedinih kola određene takmičarske grupe moraju odigrati istog dana i u isto vrijeme.

Vrijeme trajanja utakmica po uzrastu, sa trajanjem produžetaka je, za liga takmičenja:

- seniori 2 x 45 minuta,
- omladinci 2 x 45 minuta,
- kadeti 2 x 45 minuta,
- pioniri 2 x 40 minuta,
- mlađi pioniri 2 x 35 minuta,
- početnici 2 x 30 minuta,
- predtakmičari 2 x 20 minuta,
- žene 2 x 45 minuta,
- futsal 2 x 20 minuta.

Za kup takmičenje i plej of utakmice:

- seniori 2 x 45 minuta, produžeci 2 x 15 minuta,
- omladinci 2 x 45 minuta, produžeci 2 x 15 minuta ,
- kadeti 2 x 45 minuta, produžeci 2 x 15 minuta,
- pioniri 2 x 40 minuta, produžeci 2 x 5 minuta,
- mlađi pioniri 2 x 35 minuta, produžeci 2 x 5 minuta,
- početnici 2 x 25 minuta, produžeci 2 x 5 minuta,
- predtakmičari 2 x 20 minuta, produžeci 2 x 5 minuta,
- žene 2 x 45 minuta, produžeci 2 x 15 minuta,
- futsal 2 x 20 minuta, produžeci 2 x 5 minuta.

Vrijeme odmora u poluvremenu i izvođenje jedanaesteraca u slučaju određivanja pobjednika, regulišu se odredbama Pravila fudbalske igre, obaveznim odlukama o primjeni Pravila fudbalske igre Izvršnog odbora FSCG i propozicijama takmičenja.

Delegati takmičenja

Član 21

Za sve utakmice stalnih takmičenja, organ koji rukovodi takmičenjem, određuje svog delegata.

U slučaju da na utakmicu ne dođe delegat, dužnost delegata obavlja sudija utakmice, ako propozicijama takmičenja nije drugačije predviđeno.

Delegat je odgovoran da nadgleda i kontroliše organizaciju utakmice, kao i da osigura da se propisi FSCG koji se tiču bezbjednosti, sigurnosti i samog takmičenja, poštuju prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Obaveza delegata je da u vršenju funkcije bude neutralan i objektivan.

Prava i dužnosti delegata su:

- da u prisustvu predstavnika klubova utvrdi identitet igrača,
- da utvrdi da li treneri i ostala službena lica imaju odgovarajuću dozvolu za rad (licencu),
- da upozori predstavnika kluba domaćina na uočene nedostatke i propuste u organizaciji utakmice, kako bi iste bile otklonjene bez pokretanja odgovarajućeg postupka,
- da skrene pažnju predstavnicima klubova na nemogućnost nastupa igrača zbog javnih opomena prema evidenciji COMET-a, za šta je odgovoran klub.
- da utvrdi prisutnost sudija, ljekara i drugih lica ako je to predviđeno drugim opštim aktima,
- da po završetku utakmice sačini zapisnik utakmice,
- da svoja zapažanja o utakmici unese u zapisnik i da zapisnik, u predviđenim rokovima unese u COMET.

Propozicijama takmičenja i uputstvom o radu delegata određuju se i drugi zadaci.

Sudije

Član 22

Sve utakmice stalnih takmičenja i javne klupske utakmice, kao i utakmice raznih selekcija sastavljenih od registrovanih igrača, mogu suditi samo aktivne i ispitane sudije, koji se nalaze na listama za suđenje i koji su članovi odgovarajuće fudbalske organizacije.

Sudija nije odgovoran za bilo kakav oblik povrede igrača, službenog lica ili gledaoca, bilo kakav oblik ili vrstu oštećenja imovine ili bilo koji drugi gubitak koji pretrpi pojedinac, klub, organ saveza ili drugo tijelo, zbog neke odluke koju je donio u smislu Pravila igre ili u odnosu na normalan postupak potreban radi održavanja, odigravanja ili kontrole utakmice.

Sudija ne može nastupati kao igrač za klub koji se takmiči u ligi u kojoj sudi.

Sudija, koji je i aktivni igrač, za vrijeme kazne zabrane suđenja, ne može nastupati kao igrač na javnim utakmicama, odnosno, za vrijeme kazne zabrane igranja ne može suditi javnu utakmicu.

Član 23

Ako na utakmicu ne dođe ni sudija, ni pomoćne sudije, ni delegat, utakmica se neće odigrati.

Postupci u slučaju nedolaska pojedinih sudija na utakmicu ili nemogućnost obavljanja sudijske dužnosti u toku trajanja utakmice, uređuju se propozicijama odnosnog takmičenja.

Treneri

Član 24

Trener može obavljati svoju dužnost na javnim utakmicama samo ako ima dozvolu za rad u određenom klubu (licencu) izdatu u skladu sa odgovarajućim pravilnikom.

Ako delegat utvrdi da trener nema licencu, ili mu je izrečena suzpenzija ili kazna, neće mu dozvoliti ulaz u ograđeni dio igrališta predviđen za rezervne igrače i službena lica.

Predstavnik kluba

Član 25

Na utakmicama stalnog takmičenja, klub mora odrediti zvaničnog predstavnika sa pisanim ovlašćenjem kluba i izdatom licencom. Predstavnik kluba može biti lice koje ispunjava sljedeće uslove:

- Da je stariji od 18 godina,
- Da na utakmici/takmičenju ne obavlja ni jednu drugu funkciju/dužnost,
- Da je prikladno odjeven,
- Da posjeduje odgovarajuću licencu.

Predstavnik kluba na utakmici stalnog takmičenja ima prava i dužnosti:

- da delegatu utakmice najkasnije 60 minuta prije početka utakmice dostavi spisak igrača koji će nastupiti na utakmici, kao i spisak rezervnih igrača,
- da delegatu najkasnije 60 minuta prije početka utakmice, dostavi spisak igrača unesenih u COMET sistem koji će nastupiti na utakmici, spisak rezervnih igrača kao i službenih lica
- da učestvuje u utvrđivanju identiteta igrača,
- da poslije utakmice izvrši uvid, ukoliko nema primjedbi potpiše zapisnik, a ukoliko ih ima da u prisustvu delegata unese primjedbe u posebnu rubriku,
- predstavnik kluba domaćina dužan je da za vrijeme trajanja utakmice bude u neposrednoj blizini delegata radi pružanja pomoći u pogledu otklanjanja eventualnih nedostataka koji su smetnja za normalno odigravanje utakmice,
- Predstavnik kluba ne može obavljati druge poslove koji nisu predviđeni ovim članom kao i opštim aktima i propozicijama takmičenja,
- da obavlja i druge poslove predviđene opštim aktima i propozicijama takmičenja.

Predstavnik kluba ne može biti trener ekipe koji je dobio licencu za vođenje tog tima u toj takmičarskoj sezoni, niti trener koji je u toj takmičarskoj sezoni dobio licencu za vođenje tima drugog kluba.

Zapisnik utakmice

Član 26

Za sve javne utakmice obavezno se sastavlja zapisnik.

Unos igrača, rezervnih igrača i službenih lica koji će nastupiti na utakmici u zapisnik vrše predstavnici klubova.

Zapisnik se sastavlja u dovoljan broj primjeraka za klubove, tijelo koje rukovodi takmičenjem kao i za medije.

Zapisnik obavezno sadrži: vrstu takmičenja - utakmice; datum, mjesto i vrijeme odigravanja, igralište, nazive timova, sastave timova, brojeve identifikacionih kartica, imena strijelaca, imena službenih lica, ostvareni rezultat (krajnji i na

poluvremenu), izvršene izmjene i izjavu sudije o izrečenim disciplinskim mjerama i razlozima, izjavu o incidentima i drugim izgređima na utakmici, ako ih je bilo, i dr.

Igraču koji je dobio direktan crveni karton, mora se omogućiti da delegatu da izjavu na okolnosti isključenja, odmah po završetku utakmice.

Propozicijama takmičenja može se predvidjeti obaveza da se u zapisnik unose i drugi podaci.

Član 27

Zapisnik utakmice stalnog takmičenja se sastavlja u posebnoj prostoriji u prisustvu sudije, pomoćnih sudija, po jednog ovlaštenog predstavnika kluba i delegata.

Vjerodostojnost zapisnika utakmice potvrđuje sudija utakmice, elektronskim potpisom, po završetku utakmice.

Član 28

Zapisnik utakmice je javna isprava i podaci unijeti u zapisnik smatraju se tačnim sve dok se ne dokaže suprotno. Ako se u podacima unijetim u zapisnik utvrdi greška, nadležno tijelo za takmičenje izvršiće ispravku tako da zapisnik odgovara činjeničnom stanju.

Ispravka greške u zapisniku, vrši se po službenoj dužnosti – sravnjivanjem podataka iz zapisnika sa izvještajem sudije, pomoćnih sudija i delegata utakmice, kao i na pisani zahtjev zainteresovanih klubova učesnika takmičenja ili službenih lica.

Zahtjev za ispravku greške podnosi se u pisanoj formi najkasnije u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. Kopija zahtjeva se, u istom roku i na isti način, dostavlja i drugom klubu – učesniku utakmice.

Takmičarsko tijelo dužno je da o zahtjevu za ispravku greške odluči prije narednog kola i o odluci pisanim putem obavijesti oba kluba – učesnika utakmice i odluku objavi u službenom glasniku ili na drugi način.

Igralište

Član 29

Svako igralište na kome se odigravaju javne utakmice mora biti registrovano (odobreno) od strane nadležnog fudbalskog organa.

Registraciju (odobrenje) igrališta za utakmice određenog stepena takmičenja vrše nadležne komisije. Igrališta moraju odgovarati dimenzijama utvrđenim Pravilima fudbalske igre i drugim standardima koji su utvrđeni opštim aktima i propozicijama odgovarajućeg stepena takmičenja.

Ocjena pogodnosti terena za igru

Član 30

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je osposobljen za igru.

Klub domaćin je obavezan da teren pripremi za igru tako da bude pogodan za odigravanje utakmice stalnog takmičenja.

Utvrđivanje pogodnosti terena za igru vrši sudija utakmice u prisustvu kapitena oba kluba u vrijeme određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled se može izvršiti i ranije, ali istog dana u prisustvu oba kapitena i delegata utakmice.

Odluku o pogodnosti terena sudija i delegat utakmice unose u zapisnik – COMET sistem i obavezni su da telefonski obavijeste takmičarski organ.

Sudija neće početi utakmicu:

- a) ako teren za igru nije pravilno i vidljivo obilježen,
- b) ako su na terenu blato ili voda koji ometaju kretanje igrača i lopte,
- c) ako je teren zaleđen tako da postoji mogućnost povrede učesnika utakmice,
- d) ako je teren pokriven snijegom čija visina onemogućava kretanje igrača, lopte i sudija,
- e) ako usljed magle, dima, kiše ili prašine nijesu vidljivi golovi sa središnje crte igrališta i
- f) u drugim opravdanim slučajevima

Igrači: najmanji broj i zamjene

Član 31

Utakmica ne može početi ako jedna od ekipa ima manje od 7 igrača.

Igrači koji ne nastupe od početka utakmice mogu naknadno ući u igru sve do kraja utakmice, na način predviđen Pravilima fudbalske igre, i ako su prije početka utakmice upisani u zapisnik kao igrači ili rezerve.

Član 32

Ako jedna ekipa, za vrijeme igre ostane sa manje od 7 igrača, sudija je dužan da prekine igru, ako ekipa nije u mogućnosti da u roku od 5 minuta nastupi sa minimalnim brojem igrača.

Član 33

Na zvaničnim utakmicama (prvenstvenim i kup utakmicama) mogu se zamijeniti najviše pet (5) igrača u 3 stopa. U propozicijama za kup takmičenja može se predvidjeti i zamjena šestog igrača, s tim da se šesta zamjena može obaviti samo tokom odigravanja produžetaka utakmice.

U propozicijama takmičenja za mlađe kategorije igrača može se utvrditi zamjena i više igrača, s tim da se zamjena igrača može vršiti samo sa igračima koji su prije početka utakmice upisani u protkolo (zapisnik).

Dresovi

Član 34

Ekipe na jednoj utakmici ne mogu da nastupe u dresovima iste ili slične boje, već moraju da budu različito odjeveni.

Ako su dresovi iste ili slične boje, dresove će promijeniti gostujuća ekipa. U tom slučaju domaća ekipa je dužna da pozajmi dresove gostujućoj ekipi, ako ih ovaj nema.

Za vrijeme odigravanja utakmice igrači na poledini dresova moraju imati vidljive brojeve propisane veličine.

Igrač seniorskog tima Prve/Druge lige Crne Gore može nositi samo jedan isti broj na dresu tokom takmičarske sezone.

Igrač u takmičarskoj sezoni može nositi samo jedan isti broj na dresu, osim za takmičenja ženskog fudbala, futsala, kup utakmica i baraža. Brojevi mogu biti od 1 do 99.

Brojevi na dresovima moraju se slagati sa brojevima na spisku igrača prijavljenih za odnosnu utakmicu i upisanih u zapisnik utakmice.

Odlukama FSCG za primjenu Pravila fudbalske igre detaljno se regulišu pitanja opreme igrača: boja opreme (dres, šorc, dokoljenice), brojevi i dr.

Organizacija utakmice

Član 35

Organizator utakmice je dužan da organizuje utakmicu u skladu sa propisima FSCG i zakonskim propisima.

Pitanja organizacije i reda na igralištima prije, za vrijeme i poslije utakmice uređuju se propozicijama takmičenja i Pravilnikom o bezbjednosti i sigurnosti na fudbalskim utakmicama.

Za organizaciju utakmice odgovoran je klub domaćin – prvoimenovani klub u rasporedu utakmice.

Dužnosti organizatora utakmice su:

- da utakmicu prijavi nadležnom državnom organu u skladu sa propisima,
- da u skladu sa Pravilima fudbalske igre i odlukama FSCG obezbijedi odgovarajuće igralište i teren za igru, sa potrebnim prostorijama za oba tima i službena lica,
- da obezbijedi odgovarajuću ljekarsku službu,
- da angažuje dovoljan broj licenciranih pripadnika zaštitarske službe, čiji broj nije manji od od 3,
- da obezbijedi prisustvo vatrogasnog vozila sa odgovornim licem za utakmice Prve i Druge lige Crne Gore,
- da na utakmicama ostalih kategorija obezbijede hidrant sa odgovornim licem u neposrednoj blizini terena, kao i dovoljan broj atestiranih protivpožarnih aparata ili sistem za protivpožarnu zaštitu
- da protivničkoj ekipi obezbijedi smještaj za vrijeme boravka zbog odigravanja utakmice, ako protivnička ekipa to traži po odredbama propozicija takmičenja.

Propozicijama takmičenja se mogu bliže odrediti način izvršenja obaveza iz prethodnog stava i propisati obaveze organizatora utakmice.

Javne utakmice

Član 36

Pod javnim utakmicama podrazumijevaju se sve utakmice stalnih takmičenja, prijateljske utakmice i turniri koje organizuju klubovi, sportske i druge organizacije, shodno odredbama koje važe za stalna takmičenja.

Javna utakmica mora biti prijavljena nadležnom organu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom.

Prijateljske utakmice i turniri

Član 37

Prijateljska utakmica koju igra klub Prve ili Druge lige Crne Gore mora biti prijavljena nadležnom organu FSCG, a prijateljske utakmice ostalih klubova, nedležnom organu udruženja klubova FSCG na čijem području se igra.

Prijavljivanje utakmica, kao i traženje sudija mora se izvršiti 8 dana prije utakmice, a u opravdanim slučajevima, izuzetno, 48 sati prije utakmice.

Klub koji se ne pridržava prednjih odredbi odgovoran je shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

Član 38

Svaki klub mora imati odobrenje nadležnog organa za organizovanje turnira.

Odobrenje iz prethodnog stava izdaje:

- a) za turnire u kojima učestvuje jedan ili više inostranih klubova, uključujući i turnire ekipa klubova Prve ili Druge lige – nadležni organ FSCG;
- b) za sve ostale turnire- udruženje klubova FSCG, kojem pripada klub koji organizuje turnir.

Zahtjev za odobrenje organizovanja turnira podnosi se najkasnije 15 dana prije početka turnira, uz podnošenje odgovarajućih propozicija.

Za međunarodne turnire na kojima učestvuje više od dvije ekipe koji pripadaju različitim nacionalnim savezima (u šta se ubrajaju i timovi iz FSCG), zahtjev za odobrenje klub – organizator mora podnijeti najmanje 15 petnaest dana prije datuma odigravanja turnira. Uz zahtjev moraju biti priložene propozicije turnira i lista učesnika, a za koje odobrenje daje UEFA.

Član 39

Za odigravanje međunarodne utakmice u inostranstvu ili u Crnoj Gori, klub mora imati odobrenje nadležnog fudbalskog organa.

Odobrenje iz prethodnog stava za klubove Prve i Druge lige izdaje FSCG-, a za ostale klubove nadležna su udruženja klubova FSCG.

Ako se odobrenje traži za period kada se igraju prvenstvene ili kup utakmice, a tim takmičenjima rukovode drugi organi, onda je klub dužan da prethodno dobije saglasnost nadležnog organa koji rukovodi tim takmičenjima.

Član 40

U roku od 8 dana od dana povratka iz inostranstva, klub je obavezan, da organu koji mu je izdao odobrenje za odlazak u inostranstvo, dostavi izvještaj o gostovanju.

U slučaju isključenja igrača na utakmicama u inostranstvu, klub je obavezan da u roku od 3 dana od povratka u sjedište kluba, nadležnom takmičarskom organu dostavi izvještaj, izjavu predstavnika kluba i igrača o isključenju.

Klub koji se ne pridržava prethodnih odredbi, odgovoran je shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

Član 41

Registrovani igrač jednog kluba, može gostovati na prijateljskoj utakmici i nastupiti za drugi klub, uz pisano odobrenje svoga kluba.

Na međunarodnim turnirima i međunarodnim prijateljskim utakmicama klubova u zemlji i van zemlje, mogu gostovati igrači iz drugih klubova uz saglasnost tih klubova i prethodnog odobrenja organa koji odobrava organizaciju tog/e turnira – utakmice.

Protiv igrača i kluba koji postupe suprotno ovom članu, pokrenuće se disciplinski postupak, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 42

Na reprezentativnim međunarodnim utakmicama u zemlji i van zemlje, van okvira Fudbalskog saveza Crne Gore (studentske, srednjoškolske, sindikalne i druge reprezentacije), mogu nastupiti registrovani igrači – članovi FSCG, ali samo uz prethodno odobrenje kluba i nadležnog organa.

Odobrenje iz prethodnog stava izdaje ovlašćeni organ, i to:

- za igrače klubova Prve i Druge lige – FSCG;
- za igrače ostalih klubova odgovarajuće udruženje klubova FSCG.

Član 43

Registrovani igrači razvrstani su po klupskim selekcijama, u zavisnosti od godine rođenja:

- Predtakmičari: ako na dan odigravanja utakmice nijesu mlađi od 6 godina, a na dan 01.01. te takmičarske sezone nijesu bili stariji od 8 godina;
- Početnici: ako na dan odigravanja utakmice nijesu mlađi od 8 godina, a na dan 01.01. te takmičarske sezone nijesu bili stariji od 10 godina;
- Mlađi pioniri: ako na dan odigravanja utakmice nijesu mlađi od 10 godina, a na dan 01.01. te takmičarske sezone nijesu bili stariji od 12 godina;
- Pioniri: ako na dan odigravanja utakmice nijesu mlađi od 12 godina, a na dan 01.01. te takmičarske sezone nijesu bili stariji od 14 godina;
- kadeti: ako na dan odigravanja utakmice nijesu mlađi od 14 godina, a na dan 01.01. te takmičarske sezone nijesu bili stariji od 16 godina;
- omladinci: ako na dan odigravanja utakmice nijesu mlađi od 16 godina, a na dan 01.01. te takmičarske sezone nijesu bili stariji od 18 godina;
- u timovima starijeg uzrasta: ako na dan odigravanja utakmice nijesu mlađi od 16 godina.

Član 44

Propozicijama odnosno takmičenja može se propisati i utvrditi broj i način nastupa mlađih igrača na zvaničnim utakmicama.

Član 45

Igrač ne može u istom danu nastupiti na dvije utakmice.

Ako klub nastupi na utakmici sa igračem koji je tog dana već igrao na jednoj utakmici, biće pokrenut disciplinski postupak protiv kluba i igrača shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG, s tim da će klub snositi i druge posljedice predviđene ovim Pravilnikom, ako je ovaj prekršaj učinjen na utakmici stalnog takmičenja.

Igrač u jednom danu može izuzetno nastupiti na dvije utakmice, ako je jednu utakmicu igrao za klub velikog fudbala, a drugu za klub malog fudbala ili obratno.

Član 46

Na utakmicama Prve lige Crne Gore i Kupa Crne Gore za seniore, dopušteno je u zapisnik utakmice upisati – ne više od 4 (četiri) igrača strana državljana u jednoj ekipi, a u istom trenutku tokom utakmice, u jednoj ekipi mogu biti ne više od 3 (tri) igrača strana državljana u jednoj ekipi.

Na utakmicama Druge lige Crne Gore, dopušteno je u zapisnik utakmice upisati – ne više od 3 (tri) igrača strana državljanina u jednoj ekipi, a nastup na utakmici je dopušten – ne više od 3 (tri) igrača strana državljanina u jednoj ekipi.

Na utakmicama regionalnih liga i na utakmicama ostalih takmičenja, dopušteno je u zapisnik utakmice upisati – ne više od 1 (jednog) igrača stranog državljanina u jednoj ekipi, a nastup na utakmici je dopušten – ne više od 1 (jednog) igrača stranog državljanina u jednoj ekipi.

Igračima stranim državljanima ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno crnogorsko. Igrač koji je upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ako nije ušao u igru.

Utvrđivanje identiteta igrača i službenih lica

Član 47

Na prvenstvenim i kup utakmicama mogu nastupiti igrači koji su registrovani za klub putem COMET-a, (kao i službena lica koja su licencirana od strane nadležne komisije FSCG.

Identitet igrača i službenih lica, ako nije drugačije predviđeno propozicijama takmičenja, utvrđuje delegat u prisustvu predstavnika klubova (ili drugog ovlašćenog lica), prije početka utakmice, a po završetku igre samo za one igrače koji nijesu stigli na početak utakmice.

Identitet igrača i službenih lica može se utvrditi uvidom u odgovarajuću javnu ispravu (lična karta, putna isprava i sl.). Propozicijama odnosnog takmičenja može se utvrditi i dopunski način utvrđivanja identiteta igrača.

Zdravstveni pregled igrača

Član 48

Zdravstveni pregled igrača i utvrđivanje zdravstvene sposobnosti igrača vrši se u ovlašćenim zdravstvenim ustanovama, u skladu sa pozitivnim propisima.

Klub je obavezan da organizuje zdravstveni pregled svojih registrovanih igrača i odmah nakon obavljenog zdravstvenog pregleda, nadležnom registracionom organu dostavi Izvještaj i Ocjenu o zdravstvenoj sposobnosti igrača.

Nadležni registracioni organ odmah unosi u COMET broj protokola Izvještaja, odnosno Ocjene o zdravstvenoj sposobnosti igrača.

Zdravstveni pregled za igrača koji je na dan pregleda mlađi od 16 godina važi 4 mjeseca, a za igrača koji su na dan pregleda stariji od 16 godina važi 6 mjeseci.

Ako je igrač zdravstveno sposoban za vrijeme kraće od vremena iz prethodnog stava, to se unosi u COMET, a igrač može nastupiti od dana unošenja broja protokola pregleda do dana kada ističe važenje zdravstvenog pregleda.

Zdravstveni pregled za igrača koji pripada kategoriji – omladinac, a nastupa za seniorsku selekciju važi 6 mjeseci. Zdravstveni pregled za igrača koji pripada kategoriji – kadet, a nastupa za omladinsku selekciju važi 4 mjeseca.

Zdravstveni pregled za igrača koji pripada kategoriji – pionir, a nastupa za kadetsku selekciju važi 4 mjeseca.

Na utakmicama stalnih takmičenja mogu nastupati samo zdravstveno sposobni igrači.

Ako dokaz o zdravstvenoj sposobnosti igrač nije unijet u COMET, a klub isti prezentira delegatu prije početka utakmice, taj igrač može nastupiti uz napomenu u zapisniku utakmice.

Ako je utvrđeno da je igrač zdravstveno nesposoban, ne može nastupiti na utakmici ili učestvovati u pripremama.

Član 49

Klub domaćin – organizator je obavezan da obezbijedi odgovarajuću medicinsku službu za pružanje hitne pomoći, najmanje 30 minuta prije početka, za vrijeme trajanja utakmice i do 30 minuta nakon završetka utakmice.

Uslovi za obezbijedivanje medicinske službe za pružanje hitne pomoći, za utakmice stalnih takmičenja, utvrđuju se propozicijama odgovarajućeg takmičenja. Ovi uslovi važe i za prijateljske utakmice.

Nedolazak na utakmicu stalnog takmičenja

Član 50

Ako u roku od 15 minuta od vremena određenog za početak utakmice stalnog takmičenja ne nastupi jedna ekipa sa propisanim brojem igrača, sudija će saopštiti kapitenu ekipe koji je nastupio da se utakmica neće održati i to unijeti u zapisnik utakmice.

Izuzetno, ako ekipa nije mogla da nastupi usljed više sile ili drugih opravdanih razloga, sudija može da sačeka i duže od 15 minuta, ali će voditi računa o tome da li utakmica može da se završi na vrijeme i u regularnim uslovima. Ako se igra više utakmica na istom terenu, sudija je dužan da vodi računa o tome da ne dovede u pitanje odigravanje sljedeće utakmice.

Organ koji rukovodi takmičenjem registrovaće utakmicu po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forfe), ako utvrdi da je ekipa neopravdano izostala sa utakmice.

Klub koji ne pristupi odigravanju utakmice dužan je da nadoknadi štetu drugom klubu. Visinu štete, na osnovu dokumentovanog zahtjeva kluba koji je oštećen, utvrđuje organ koji rukovodi takmičenjem.

Ako obje ekipe neopravdano ne nastupe, određuje se novi termin za utakmicu, a klubovi su odgovorni prema odredbama Disciplinskog pravilnika. Ako se radi o utakmici kup takmičenja, smtraće se da su klubovi odustali od daljeg takmičenja.

Neodigravanje i prekid utakmice

Član 51

Ako iz neopravdanih razloga, prije početka ili za vrijeme utakmice, klub domaćin nije osposobio teren za igru i obezbijedio ostale uslove potrebne za odigravanje utakmice (prostorije za ekipe i službena lica, vodu, električnu energiju i sl.), a ne radi se o slučaju „više sile“, pa sudija odluči da se utakmica ne može igrati ili prekinuta nastaviti, što se mora zapisnički konstatovati, taj klub je odgovoran prema odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG, a utakmica se registruje sa 3:0 (par-forfe) u korist protivnika.

Ako je utakmica stalnog takmičenja morala biti prekinuta iz opravdanih razloga, koji se nijesu mogli otkloniti (nevrijeme, magla, kiša, snijeg, dim, prašina, mrak, nestanak struje, požar, poplava, zemljotres i dr.), o čemu odlučuje sudija, ili je prekinuta zbog nastupa dana žalosti, utakmica će se nastaviti i odigraće se preostalo vrijeme, ako je do prekida došlo prije isteka 80% regularnog vremena određenog za igru. Ako je zbog navedenih okolnosti utakmica prekinuta po isteku 80% regularnog vremena određenog za igru, ista će se registrovati postignutim rezultatom. U slučaju nastavka utakmice preostali dio utakmice odigraće se po mogućnosti u roku od 24 časa od prekida utakmice, o čemu odlučuje organ koji vodi takmičenje.

U slučaju da se prekinuta utakmica nastavlja, primjenjuje se sljedeće:

- a) Na spisku igrača, odnosno u zapisniku utakmice, mogu da se nađu svi igrači koji su imali pravo nastupa u trenutku prekida utakmice, osim igrači koji su bili zamijenjeni ili isključeni tokom prekinute utakmice ili igrači koji su bili suspendovani za tu utakmicu. Igrači koji su bili u igri u trenutku prekida, ne mogu se naći u zapisniku utakmice kao rezervni igrači u trenutku kada se utakmica nastavi;
- b) Sve sankcije koje su izrečene prije prekida utakmice ostaju na snazi za preostali dio utakmice;
- c) Pojedinačni žuti kartoni, pokazani prije trenutka prekida utakmice, ne prenose se u predstojeće utakmice prije nego se prekinuta utakmica završi;
- d) Igrač koji je isključen tokom prekinute utakmice, ne može se zamijeniti rezervnim igračem, a broj igrača u početnim sastavima ostaje isti onom broju koji je bio u trenutku prekida utakmice;
- e) Igrač koji je suspendovan na utakmici koja se igra u periodu između prekida i nastavka utakmice, može se naći na spisku igrača, odnosno zapisniku za nastavak utakmice, pod uslovom da razlog suspenzije nije predmet strožijih disciplinskih mjera shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.
- f) Ekipe mogu napraviti samo onoliko izmjena koliko su imale pravo u trenutku prekida utakmice.

Vrijeme za donošenje odluke o nastavku utakmice, od momenta prekida do nastavka, određuje nadležni organ koji rukovodi takmičenjem, u odnosu na činjenice i dešavanja zbog kojih je došlo do prekida.

Klub koji ne dođe na odigravanje nove utakmice, koju odredi nadležni takmičarski organ, odgovoran je po odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG, a utakmica se registruje po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forfe) u korist protivnika.

Odluku o registraciji utakmice sa 3:0 (par-forfe) iz st. 1. i 4. ovog člana donosi po službenoj dužnosti organ koji rukovodi takmičenjem.

Ako oba tima neopravdano ne dođu na odigravanje nove utakmice snosiće posledice predviđene ovim Pravilnikom i Disciplinskim pravilnikom FSCG.

Član 52

Ekipe koje napuste teren, odnosno ekipe koje izazovu prekid utakmice, uključujući i prekid utakmice koji je izazvao igrač te ekipe, gube utakmicu sa 3:0 (par-forfe), ako do prekida njegov protivnik nije postigao bolji rezultat, o čemu odluku donosi po službenoj dužnosti organ koji rukovodi takmičenjem.

Član 53

Ako je utakmica prekinuta zbog incidenta, fizičkog napada na sudije, nereda, nedovoljnog broja igrača, nepoštovanja odluke sudije da isključeni igrač napusti teren i dr, a utvrdi se da je za prekid utakmice kriv jedan od klubova učesnika, utakmica će se registrovati sa 3:0 (par-forfe) u korist protivničkog kluba, ako do prekida igre nije postignut bolji rezultat.

Ako takmičarski organ utvrdi da za prekid igre nije kriv ni jedan od klubova učesnika, odnosno da su za prekid podjednako kriva oba kluba, i da je organizator utakmice preduzeo sve mjere predviđene odlukom nadležnog takmičarskog organa o organizaciji i obezbjeđenju reda na utakmicama određenog stepena takmičenja, nadležni takmičarski organ može odlučiti da se odigra nova utakmica ili prekinuta registruje postignutim rezultatom.

Ako je odlukom nadležnog organa određeno ponovno odigravanje utakmice stalnog takmičenja, na ponovljenoj utakmici mogu nastupiti svi igrači koji imaju pravo nastupa na dan odigravanja ponovljene utakmice.

U slučaju prekida utakmice zbog nereda ili ozbiljnih incidenata, nadležni disciplinski organ može suspendovati odgovarajući tim i zabraniti mu odigravanje utakmica na tom igralištu ili području za vrijeme vođenja postupka.

Zabrana nastupanja zbog suspenzije

Član 54

Suspendovani klub, odnosno suspendovana ekipa/e kluba, ne mogu nastupati na javnoj utakmici u vrijeme trajanja suspenzije.

Sve utakmice koje su prema rasporedu takmičenja predviđene da se odigraju za vrijeme trajanja suspenzije, a koja je izrečena zbog neizvršavanja konačnih odluka nadležnih organa, ili neizvršavanja obaveza predviđenih propozicijama nadležnog takmičenja, biće registrovane rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist protivnika po službenoj dužnosti.

Utakmice na kojima suspendovani tim nije mogao nastupiti zbog suspenzije, izrečene radi utvrđivanja materijalne istine neophodne za donošenje konačne odluke o nekom spornom slučaju, neće se registrovati dok se ne donese konačna odluka.

Po donošenju konačne odluke klub je dužan odigrati utakmice prema rasporedu nadležnog takmičarskog organa.

Ako suspendovana ekipa nastupi na javnoj utakmici pokrenuće se disciplinski postupak po odredbama Disciplinskog pravilnika, kao i protiv protivničkog kluba ako je obaviješten o suspenziji suspendovanog kluba.

Odustajanje od takmičenja

Član 55

U slučajevima kada je klub rasformiran, kada prestane sa radom, bude isključen ili suspendovan, kao i kada odustane od takmičenja u toku jesenjeg dijela prvenstva ili od završetka jesenjeg dijela prvenstva do početka proljećnog dijela prvenstva, biće odlukom nadležnog takmičarskog organa brisan iz takmičenja, a sve njegove do tada odigrane utakmice smatraće se kao da nijesu igrane, a naredne po rasporedu neće se registrovati po službenoj dužnosti rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist njegovih protivnika.

U slučajevima kada se klub rasformira, prestane sa radom, bude isključen ili suspendovan, kao i kada odustane od takmičenja u toku proljećnog dijela prvenstva, sve njegove do tada odigrane utakmice registrovaće se postignutim rezultatom, a sve naredne utakmice po rasporedu registrovaće se po službenoj dužnosti rezultatom 3:0 (par-forfe) u korist njegovih protivnika.

Član 56

Smatra se da je klub odustao od takmičenja, ako neki od njegovih timova neopravdano nije odigrao dvije utakmice tokom takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni. Ako se radi o timu mlađih uzrasta, smatraće se da je odustao samo tim koji neopravdano nije odigrao dvije utakmice. U takvom slučaju disciplinski su odgovarni tim koji je odustao i seniorski tim.

Član 57

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja prelazi u najniži stepen takmičenja, bez obzira na do tada postignute rezultate, uz primjenu odgovarajućih odredbi Disciplinskog pravilnika FSCG.

Brisanje kluba iz takmičenja

Član 58

Klub je dužan da svoje obaveze iz propozicija takmičenja izvršava u rokovima koji su utvrđeni propozicijama takmičenja.

Izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima, organ koji rukovodi takmičenjem može produžiti ovaj rok tako što se obaveze iz jedne takmičarske sezone moraju izmiriti najkasnije 15 dana prije početka takmičenja u sljedećoj sezoni (obaveze iz jesenje sezone najkasnije 15 dana prije početka prolječne sezone i obratno).

Klub koji ne postupi u skladu sa prethodnim stavom biće odlukom nadležnog takmičarskog organa brisan iz daljeg takmičenja, a ako je riječ o obavezama iz prolječnog dijela takmičenja, neće biti uključen u novo takmičenje.

Spajanje klubova

Član 59

Spajanje klubova se vrši na zajedničkoj skupštini zainteresovanih klubova koji su se prethodno na odvojenim skupštinama izjasnili za spajanje.

Spajanje se vrši u ljetnjoj pauzi, a najkasnije 30 dana prije početka takmičenja. Spajanje je moguće samo između klubova koji pripadaju istom udruženju klubova FSCG. Novoosnovani klub, nastao spajanjem klubova, preuzima sva prava i obaveze spojenih klubova.

Prilikom spajanja novoosnovani klub zadržava pravo izbora najbolje plasiranih timova (seniori, omladinci, kadeti i pioniri), posebno za svako takmičenje u kome su se takmičili odgovarajuće ekipe spojenih klubova.

Registracija i pravo nastupa dosadašnjih članova spojenih klubova uređuje se opštim aktom FSCG.

Utvrđivanje plasmana

Član 60

Ekipe koja pobijedi na utakmici stalnog takmičenja koje se odvija po bod sistemu osvaja 3 (tri) boda, a u slučaju neriješenog rezultata obe ekipe osvajaju po 1 (jedan) bod.

Za svako stalno takmičenje koje se igra po bod sistemu vodi se tabela. Tabela sadrži: nazive ekipa koje se takmiče, broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica, broj datih i primljenih golova, razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako ekipe osvoje isti broj bodova, o plasmanu odlučuje bolja razlika između datih i primljenih golova.

U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tabeli zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigli isti broj golova dijele mjesto koje im pripada.

Izuzetno, ako se radi o utvrđivanju pobjednika takmičenja ili mjestu koje utiče na prelaz u viši ili niži rang takmičenja, ili mjestu koje osigurava učešće u međunarodnim takmičenjima, u slučaju jednakog broja bodova, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele, a na osnovu rezultata koje su u međusobnim utakmicama tokom prvenstva postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tabeli se utvrđuje zbirom osvojenih bodova. Ako je zbir bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih golova. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima (kada su u kombinaciji dvije ekipe), odnosno veći broj postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više ekipa).

Ako se poredak klubova ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice, primijenice se kriterijum bolje ukupne gol razlike između datih i primljenih golova iz svih utakmica koje su ekipe odigrale tokom prvenstva.

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresovanih ekipa i to:

- jedna utakmica na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji dvije ekipe,
 - tri utakmice po jednostrukom bod sistemu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri ekipe,
 - potreban broj utakmica po jednostrukom kup sistemu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji četiri ili više ekipa.
- Ako su klubovi saglasni, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje plasmana može se utvrditi žrijebom koji sprovodi Komisija.

Izuzetno od prethodnih odredaba ovog člana, propozicijama baraža za popunu Prve lige Crne Gore, propozicijama baraža za popunu Druge lige Crne Gore, propozicijama Omladinske lige Crne Gore i propozicijama Kadetske lige Crne Gore, propozicijama Pionirske lige Crne Gore i Ženske fudbalske lige Crne Gore može se posebno utvrditi način utvrđivanja plasmana.

Registracija utakmice

Član 61

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje osnovi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par-forfe), utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Organ koji rukovodi takmičenjem registruje utakmice u roku koji je određen propozicijama odnosnog takmičenja, ali ne prije isteka rokova za ulaganje žalbi.

Žalba na odigrane utakmice

Član 62

O regularnosti utakmice stalnog takmičenja može se odlučivati samo na osnovu žalbe oštećenog kluba, osim u slučajevima kada je odluka o registraciji donijeta po službenoj dužnosti.

Pod oštećenim klubom, u smislu prethodnog stava, podrazumijeva se svaki klub koji je oštećen rezultatom utakmice na koju se ulaže žalba.

Žalba, po svim osnovima, mora se uložiti u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice, sa obrazloženjem i potrebnim dokazima, u dva primjerka i dokazom o uplaćenju taksu, na arhivi FSCG, putem pošte ili elektronskim putem sa odgovarajućim elektronskim potpisom.

Ako rok za ulaganje žalbe ili podnošenje prijave ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok za ulaganje žalbe se produžava na prvi naredni radni dan.

Neblagovremene, neobrazložene, nepotpune, netaksirane ili nedovoljno taksirane žalbe biće odbačene.

Bliže odredbe o žalbenom postupku uređuju propozicije takmičenja.

Regularnost utakmice stalnog takmičenja može se osporiti i na osnovu prijave fudbalskih organa ili rukovodstva saveza shodno roku iz stava 3 ovog člana.

Član 63

Za izuzetne slučajeve (kup takmičenja, utakmice dva posljednja kola prvenstvenih takmičenja, i sl.), propozicijama takmičenja može se propisati poseban žalbeni postupak sa skraćenim rokovima za ulaganje i rješavanje žalbi.

Član 64

Po žalbi mora biti odlučeno u roku od 15 dana od dana njenog ulaganja, ako propozicijama odnosnog takmičenja nije predviđen kraći rok, osim ako žalbeni razlozi ne spadaju u nadležnost drugog organa. U tom slučaju rješavanje žalbe se odlaže do konačne odluke nadležnog organa.

Ako prvostepeni organ ne postupi u smislu prethodnog stava, podnosilac žalbe ima pravo žalbe drugostepenom organu, kao da žalba nije usvojena i to u roku od 8 dana od dana isteka roka u kojem je prvostepeni organ bio dužan da donese odluku.

Član 65

Žalbe u prvom stepenu rješava organ koji rukovodi odnosnim takmičenjem.

Žalbe na odluke organa iz prethodnog stava rješavaju organi predviđeni propozicijama odnosnog takmičenja.

Protiv drugostepene odluke žalba se ne može uložiti.

Član 66

Drugostepena odluka mora biti donijeta u roku od **15** dana, ako propozicijama odnosnog takmičenja nije predviđen drugačiji rok.

Ako drugostepeni organ ne postupi u smislu prethodnog stava, podnosilac žalbe ima pravo da podnese predlog za podizanje zahtjeva za zaštitu Pravidnika, po odredbama člana 73 ovog Pravidnika, u roku od 8 dana od isteka roka u kojem je drugostepeni organ bio dužan da donese odluku.

Član 67

Na osnovu podnijete žalbe oštećenog kluba, prijave fudbalskog organa ili organizacije ili po službenoj dužnosti, donijeće se odluka o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0 (parforfe) u njegovu korist, ako nije postignut bolji rezultat, pod uslovom da je protivnički klub:

1. nastupio sa igračem koji nije za njega registrovan;
2. nastupio sa igračem za koga je konačnom odlukom, shodno odredbama Pravidnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, utvrđeno da je nepravilno registrovan;
3. nastupio sa pravilno registrovanim igračem koji ne ispunjava uslove iz propozicija odgovarajućeg takmičenja;
4. nastupio sa igračem za koga nije utvrđen identitet po odredbama ovog Pravidnika ili propozicijama takmičenja;
5. nastupio sa igračem koji se nalazi pod sankcijom zabrane nastupanja ili suspenzijom;
6. ako je klub ili ekipa nastupila pod suspenzijom;
7. nastupio sa većim brojem igrača stranih državljana od dozvoljenog;
8. nastupio sa igračem suprotno odredbama Pravidnika o saradnji klubova;
9. nastupio sa pravilno registrovanim igračem koji nije upisan u zapisnik prije početka utakmice;
10. zamijenio više od dozvoljenog broja igrača na toj utakmici, ili nastupio sa igračem koji je prethodno na istoj utakmici bio zamijenjen, ili prekršio odredbe koje se odnose na obavezno nastupanje i način zamjene mlađih igrača;
11. nastupio sa igračem koji prema odredbama ovog Pravidnika nema dovoljan broj godina za nastup u odgovarajućem timu ili timu starijeg godišta ;
12. nastupio sa igračem koji u odnosu na ljekarski pregled i zdravstvenu sposobnost ne ispunjava uslove iz člana 48 ovog Pravidnika;
13. nastupio sa igračem koji je istoga dana već nastupio na jednoj utakmici;
14. u slučaju prekida utakmice krivicom jednog kluba;

15. u slučaju nedolaska kluba na ponovno odigravanje utakmice u terminu određenom od strane nadležnog organa,
16. ako je utakmica igrana na terenu čije dimenzije nijesu u skladu sa odredbama Pravila fudbalske igre, s tim da je klub koji podnosi žalbu o tome podnio sudiji pisani prigovor prije početka utakmice;
17. ako klub domaćin, svojom krivicom, nije pripremio teren za igru, a ne radi se o slučaju više sile, pa teren nije pogodan za odigravanje utakmice, a to u zapisniku utakmice konstatuje sudija shodno članu 51 ovog Pravilnika;
18. kada se od strane trećeg kluba ili trećih lica izvrši lažiranje utakmice, a u kome je učestvovao samo jedan klub-učesnik utakmice.

Pored odluke o registraciji utakmice sa 3:0 (par-forfe), organ koji rukovodi takmičenjem, dužan je da u svim navedenim slučajevima iz stava 1 ovog člana podnese prijavu nadležnom disciplinskom organu protiv kluba i/ili igrača.

Član 68

Na osnovu izjavljene žalbe oštećenog kluba ili po službenoj dužnosti, biće poništena utakmica i određeno ponovno odigravanje, u sljedećim slučajevima:

1. Ako je klub nastupio sa igračem koji po odredbama čl. 67 stav 1. tač. 2. ovog Pravilnika nije imao pravo nastupa, a takmičarski organ utvrdi da za to nema nikakve krivice ni udjela kluba, kao i da klub nije znao, niti je mogao znati za činjenice koje osporavaju ispravnost nastupa spornog igrača;
2. Ako je klub nastupio sa igračem ili timom koji je kažnjen zabranom igranja ili je suspendovan odlukom nadležnog disciplinskog organa, a o tome nije pisano obavješten shodno odredbama Disciplinskog pravilnika. Za automatske suspenzije nastale isključenjem igrača i automatske kazne nastale zbog javnih sudijskih opomena, nije potrebno pisano obavještenje klubu čiji je igrač učinio prekršaj, jer se isključenja i javne opomene registruju u zapisniku utakmice kojim klub raspolaže;
3. Ako se utvrdi da su oba kluba nastupili sa igračima pod okolnostima iz čl. 68 ovog Pravilnika;
4. Ako sudija nije primijenio ili je pogrešno primijenio neku od bitnih odredaba Pravila fudbalske igre i odluka Međunarodnog borda i Fudbalskog saveza Crne Gore, a ta odluka je uticala na konačan rezultat.

Bliže odredbe o bitnim povredama Pravila igre iz prethodnog stava uređuje član 70 ovog Pravilnika.

Član 69

Bitna povreda Pravila fudbalske igre, Pravila igre u malom fudbalu, odluka Međunarodnog borda i Fudbalskog saveza Crne Gore, postoji ako sudija nije primijenio, ili je pogrešno primijenio neku odredbu, koja je neposredno uticala na konačan ishod utakmice, a ta odluka se ne zasniva na slobodnom sudijskom uvjerenju.

Sve odluke koje su donijete na osnovu slobodnog sudijskog uvjerenja („po sudijskom mišljenju“, „ako sudija smatra“ ili „po nahođenju sudije“), ne mogu biti povrede bitnih odredaba Pravila igre.

Bitna povreda odredaba Pravila fudbalske igre uvijek postoji:

1. Ako je prvenstvenu ili kup utakmicu sudio sudija koji nije delegiran od nadležnog organa za delegiranje, odnosno ako nije postupljeno po odredbama člana 22 ovog Pravilnika i propozicijama određenog takmičenja;
2. Ako je suprotno Pravilima igre i ovom Pravilniku utakmica igrana sa većim, odnosno manjim brojem igrača od dozvoljenog;
3. Ako je prvi ili drugi dio igre prema satu sudije utakmice trajao duže od 45 minuta, a nije u pitanju nadoknada izgubljenog vremena u igri, pa je u ovom vremenskom razmaku postignut pogodak koji je imao neposredni uticaj na konačan ishod utakmice;
4. Ako je iz indirektnog slobodnog udarca postignut pogodak i sudija ovaj pogodak priznao, a taj pogodak je imao neposrednog uticaja na konačan ishod utakmice;
5. Ako je prilikom ubacivanja lopte u igru, igrač ubacio loptu u gol i sudija ovo priznao kao pogodak, a taj pogodak je imao neposrednog uticaja na konačan ishod utakmice;

6. Ako je prilikom spuštanja lopte iz ruke ("sudijska lopta"), lopta neposredno ušla u gol i sudija je ovo priznao kao pogodak, a taj pogodak je imao neposrednog uticaja na konačan ishod utakmice.

Poništenje utakmice po službenoj dužnosti

Član 70

Po službenoj dužnosti biće poništena utakmica i određeno njeno ponovno odigravanje, ako se utvrdi da je sudija iz nečasnih pobuda uticao na rezultat utakmice koju je sudio.

Do poništenja utakmice može doći samo na osnovu pravosnažne odluke nadležnog disciplinskog organa ili nadležnog suda za djelo primanja mita ili na osnovu pravosnažnog rješenja nadležnog disciplinskog organa, za isto ili drugo nečasno djelo predviđeno opštim aktima FSCG. Poništenje po ovom osnovu može se izvršiti do završetka takmičarskog perioda.

Pokretanje postupka po prijavi ili po službenoj dužnosti od strane takmičarskog organa ima mjesta samo pod uslovom ako je pravosnažno rešenje iz prethodnog stava postalo pravosnažno do završetka takmičarskog perioda.

U smislu ovog člana, dan kada je nadležni takmičarski organ utvrdio konačnu tabelu odgovarajućeg takmičenja, smatra se završetkom takmičarskog perioda.

Član 71

Kada Disciplinski organ utvrdi da su oba kluba lažirali utakmicu, od strane organa koji vodi takmičenje utakmica će se registrovati kao odigrana, postignuti rezultat neće se priznati, a osvojeni bodovi i postignuti golovi neće se unijeti u tabelu.

Klubovi će na osnovu Disciplinskog pravilnika FSCG biti kažnjeni.

IV. ZAŠTITA PRAVILNIKA

Član 72

Protiv odluke drugostepenog organa FSCG, odnosno drugostepenog organa udruženja klubova FSCG, zainteresovana strana može podnijeti zahtjev za zaštitu ovog Pravilnika nadležnom izvršnom odboru.

Izvršni odbor FSCG, odnosno izvršni odbor udruženja klubova FSCG, po navedenom zahtjevu može tražiti mišljenje Komisije za pravna pitanja FSCG.

Ako se utvrdi da je zahtjev za zaštitu ovog Pravilnika osnovan, nadležni izvršni odbor donijeće odluku kojom će odluku drugostepenog organa ukinuti i vratiti tom organu na raspravljanje i odlučivanje ili ako nađe za shodno može sam donijeti odluku.

Ako nadležni izvršni odbor ukine konačnu odluku i vrati je na ponovno raspravljanje i odlučivanje nadležnom organu, ovaj je dužan da raspravi sva pitanja na koja mu je ukazano.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 73

Izvršni odbor FSCG daje tumačenja i uputstva za primjenu ovog Pravilnika.

Član 74

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o fudbalskim takmičenjima („CG Fudbal“ br. 23 od 26.06.2019.godine).

Član 75

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „CG Fudbal“.

Broj: 2522
Podgorica, 04.07.2024.god.

Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE
Odbor za hitna pitanja FSCG
Broj: 2722/1
Podgorica, 19.07.2024.godine

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore i člana 7 Pravilnika o ućlanjenju i registru klubova Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbora za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 19.07.2024.godine, donio je

O D L U K U

U Registru klubova Fudbalskog saveza Crne Gore vrši se izmjena naziva KMF „Zora“ sa sjedištem u Damilovgradu u **naziv Fudbalski klub „Njegoš“**.

U ostalom dijelu Registra stanje ostaje nepromijenjeno.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u CG „Fudbal“.

O b r a z l o Ź e n j e

Fudbalski klub „Njegoš“ sa sjedištem u Danilovgradu – Spuž bb, podnio je zahtjev kojim se traži izmjena podataka u Registru klubova Fudbalskog saveza Crne Gore, a koje se odnose na promjenu naziva KMF „Zora“ sa sjedištem u Danilovgradu u naziv Fudbalski klub „Njegoš“ sa sjedištem u Danilovgradu.

Uz zahtjev dostavljeno je Rješenje Ministarstva sporta i mladih br. UP I 01-041-611/24 -356/3 od 17.07.2024.godine kojim je usvojen zahtjev KMF „Zora“ o promjeni naziva u FK „Njegoš“, kao i Saglasnost Ministarstva sporta i mladih br. UP I 01-041-611/24-356/2 od 17.07.2024.godine na Statut KMF „Zora“ u dijelu koji se odnosi na navođenje naziva kluba.

Na osnovu provjere i ocjene kompletnosti i sadržaja dostavljene dokumentacije od strane Odjeljenja za administrativno-pravne poslove Stručne službe FSCG, odlučeno je kao u izreci ove odluke.

Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG – CENTAR
Sjednica održana 08.07.2024. godine

UGOVOR O SARADNJI

FK "Budućnost" – Podgorica, FK "Podgorica" – Podgorica su potpisali Ugovor o saradnji do 01.01.2025.g. u kojem su dostavili listu mladih igrača kako slijedi:

1. Kumburović Zarija, rođen 19.01.2006. godine.

FK "Budućnost" – Podgorica, FK "Podgorica" – Podgorica su potpisali Ugovor o saradnji do 10.06.2025.g. u kojem su dostavili listu mladih igrača kako slijedi:

1. Vukanić Danilo, rođen 11.08.2006. godine.

Sjednica održana 10.07.2024. godine

RASKID UGOVORA

FK "Budućnost" – Podgorica i igrač **Adžić Vasilije** raskinuli su Ugovor o profesionalnom igranju broj: 94/23, sporazumno.

Sjednica održana 22.07.2024. godine

RASKID UGOVORA

FK "Podgorica" – Podgorica i igrač **Mrvaljević Balša** raskinuli su Stipendijski ugovor o igranju broj: 7/22, sporazumno.

Sjednica održana 25.07.2024. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "Sutjeska" – Nikšić: Miranović Dragan (Srbija) na osnovu člana 50/10.

KMF "Titograd 081" – Podgorica: Bojanović Balša, Despotović Dragoljub, Efović Arijan (KMF Nikšić), Đurković Balša (KMF Bajo Pivljanin), Nikolić Nemanaj (KMF Cattaro 2019), Tafić Kenan (KMF Ulcinj – Ulqini), Živković Luka na osnovu člana 50/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "Sutjeska" – Nikšić i igrač **Miranović Dragan** su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju 31.05.2025.g.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "Sutjeska" – Nikšić: Janjić Nikola (Hrvatska) na osnovu člana 50/10.

FK "Karioke" – Podgorica: Tomović Dušan na osnovu člana 51/1.

FK "Desetka" – Danilovgrad: Vujović Miloš, Đukanović Andrija, Kalezić Jagoš, Andrić Lazar, Nikitović Andrija, Prelević Aleksej, Derikonjić Momir, Radovanović Konstatin, Popović Teodor, na osnovu člana 51/1.

FK "Njegos" – Danilovgrad: Radonjić Mirko (FK Iskra), Rovčanin Filip, Dragojević Rade, na osnovu člana 51/1.

ŽFK "Njegos" – Danilovgrad: Bošković Nina, Božović Lena, Vučeljić Tijana, Čučuz Katarina, Jovetić Vasilisa, na osnovu člana 51/1.

ŽFK "Zora Spuž" – Danilovgrad: Delišimunović Milica (ŽFK Obilić) na osnovu člana 50/2.

KMF "Zora Spuž" – Danilovgrad: Otašević Ranko (FK Zora Spuž) na osnovu člana 118.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "Sutjeska" – Nikšić i igrač Janjić Nikola su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju 31.05.2025.g.

Sjednica održana 29.07.2024. godine**REGISTRACIJA IGRAČA**

OFK "Mladost DG" – Podgorica: Kažić Marko (FK Kom) na osnovu člana 50/2.

OFK "Titograd" – Podgorica: Suljević Bakir na osnovu član 51/1., Turković Amel (FK Kom), Brajović Đorđe (FK Podgorica), Kljajević Luka (FK Karioke), Perutović Ognjen, Mijatović Pavle, Mijović Matea, Despotović Lazar, Pavićević Matija, Nikitović Jakša, Đekić Marko (FK Zlatna lopta) na osnovu člana 50/2.

FK "Zora Spuž" – Danilovgrad: Murić Anes (FK Ribnica) na osnovu člana 50/2.

ŽFK "Gorica" – Podgorica: Radmanović Anastasija, Brković Sara, Jablan Anđela, Radišević Dunja na osnovu član 51/1., Palibrk Nikolina, Perović Gorica, Stevanović Sara, Stanojkovski Ivona, Uskoković Marija (ŽFK Mladost 2015), Jokić Nevena, Popović Ivona, Popović Nikolina, Camaj Anđela, Pilica Erika, Kovačević Staša, Knežević Katarina, Derinkonjić Anastasija, Luković Arijana, Petrović Anika, Mijatović Anamarija, Orahovac Ilda (ŽFK Budućnost) na osnovu člana 50/2.

Sjednica održana 30.07.2024. godine**REGISTARCIJA IGRAČA**

FK "Stari aerodrom" – Podgorica: Smolović Luka (FK Internacional), Vlahović Viktor, Dacić Amar (FK Dadeks 2021), na osnovu člana 50/2.

ŽFK "Budućnost" – Podgorica: Čaković Nikolina (Turska) na osnovu člana 50/10.

FK "Dečić" – Tuzi: Tomašević Žarko (Kazahstan), Mašović Alen (BiH) na osnovu **člana 50/10.**, Tuzović Kan, Decević Džemalj (FK Tuzi) na osnovu **člana 50/2.**

FK "Iskra" – Danilovgrad: Bulatović Nemanja, Marsenić Petar, Lopičić Luka (FK Danilovgrad), Remiković Luka (OFK Mladost DG), Dragović Vukašin, Šaranović Vasilije (FK Zora Spuž), Vujsić Milovan (FK Internacional), Čelebić Nikola (FK Arsenal), Joković Milun (FK Otrant Olympic) na osnovu **člana 50/2.**

FK "Čelik" – Nikšić: Karadžić Aleksandar (FK Petrovac), Đurković Petar, Adžić Božidar, Dubljević Marijan, Abazović Matija, Šapurić Vasilije (FK Sutjeska), Butorović Balša (FK Onogošt), Gardašević Matija (OFK Titograd) na osnovu **člana 50/2.**

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "Dečić" – Tuzi i igrač Tomašević Žarko su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK "Dečić" – Tuzi i igrač Mašović Alen su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2025.g.

Sjednica održana 02.08.2024. godine

REGISTARCIJA IGRAČA

FK "Futura" – Podgorica: Kočan Damir, Zverotić Alan, Kajoshaj Jasin, Ljuljanović Fatjon (FK MKM), Fetić Mersin (FK Zora Spuž) na osnovu **člana 50/2.**

FK "Zora Spuž" – Danilovgrad: Keković Đorđe (FK Podgorica), Četković Filip, Maliković Petar (FK Kom) na osnovu **člana 50/2.**

RASKID UGOVOR

FK "Dečić" – Tuzi i igrač Đoković Hamza raskinuli su Stipendijski ugovor o igranju broj: 70/22 i Aneks 1, sporazumno.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "Budućnost" – Podgorica: Trninić Dragan, Lambulić Zarija (Srbija) na osnovu **člana 50/10.**

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "Budućnost" – Podgorica i igrač Trninić Dragan su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2026.g.

FK "Budućnost" – Podgorica i igrač Lambulić Zarija su potpisali Ugovor o profesionalnom igranju do 31.05.2025.g.

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "Dečić" – Tuzi: Mandić Ahmed, Lekić Aziz (FK Tuzi) na osnovu **člana 50/2.**

OFK "Titograd" – Podgorica: Drobnyak Andrej David, Matanović Marko (FK Adria) na osnovu člana 50/2.

FK "Zora Spuž" – Danilovgrad: Rogošić Dario (FK Zabjelo) na osnovu člana 50/2.

**Komisija za registraciju i status igrača
Senad Padović, s.r.**

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG – JUG
Sjednica održana 29.07.2024. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“**PETROVAC**“ (**Petrovac**): Rodrigo Emilio Faust (Albanija), Kapisoda Aleksandar (Tajland), Castaneda Diego Facundo (Argentina), čl. 50/10; Pupović Andrej “Rudar“ (Pljevlja), čl. 50/2.

“**GRBALJ**“ (**Grbalj**): Mujović Marko “Zeta“ (Golubovci), Marstijepović Bojan “Otrant Olympic“ (Ulcinj), čl. 50/2.

“**IGALO 1929**“ (**Igalo**): Milić Jovan “Sutjeska“ (Nikšić), čl. 50/9.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“**PETROVAC**“ (**Petrovac**) i **Rodrigo Emilio Faust** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.07.2024 god. do 15.06.2025 godine.

“**PETROVAC**“ (**Petrovac**) i **Kapisoda Aleksandar** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.07.2024 god. do 15.06.2026 godine.

“**PETROVAC**“ (**Petrovac**) i **Castaneda Diego Facundo** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.07.2024 god. do 15.06.2025 godine.

“**PETROVAC**“ (**Petrovac**) i **Bašić Adnan** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.07.2024 god. do 15.06.2025 godine.

“**IGALO 1929**“ (**Igalo**) i igrač **Milić Jovan** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 01.07.2024 god. do 31.05.2025 godine.

RASKID UGOVORA

“**GRBALJ**“ (**Grbalj**) i igrač **Jovanović Uroš** raskinuli su Ugovor o profesionalnom igranju broj 61/24, **sporazumno**.

UGOVOR O SARADNJI

FK “**Sutjeska**” – **Nikšić**, FK “**Igalo 2029**” – **Igalo** su potpisali Ugovor o saradnji do kraja takmičarske sezone za koju je zaključen, u kojom su dostavili listu mladih igrača kako slijedi.

1. **Đurković Nikola**, rođen 15.04.2003. godine i
2. **Žižić Lazar**, rođen 21.08.2003. godine.

Sjednica održana 30.07.2024 godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“**IGALO 1929**“ (**Igalo**): Došljak Boris “Mladost DG“ (Podgorica), Adžović Aldin “Petrovac“ (Petrovac), čl. 50/2.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“**BOKELJ**“ (Kotor) i **Poček Igor** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 24.07.2024 god. do 15.06.2026 godine.

Sjednica održana 31.07.2024 godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“**BOKELJ**“ (Kotor): Stanišić Lazar “Igalo 1929“ (Igalo), Ercegović Vasilije “Grbalj“ (Grbalj), **čl. 50/2.**

“**GRBALJ**“ (Grbalj): Ilić Janko, Klakor Đorđe “Arsenal“ (Tivat), **čl. 50/2.**

“**IGALO 1929**“ (Igalo): Lero Srđan, Bijelić Rajko “Arsenal“ (Tivat), Joksimović Nemanja, Goranović Nikola “Orjen“ (Zelenika), Radović Stevan “Pomorac“ (Bijela), **čl. 50/2.**

Sjednica održana 01.08.2024 godine

RASKID UGOVORA

“**OTRANT OLYMPIC**“ (Ulcinj) i igrač **Horike Yu** raskinuli su Ugovor o profesionalnom igranju broj 173/23, sporazumno.

Sjednica održana 02.08.2024 godine

REGISTRACIJA IGRAČA

“**PETROVAC**“ (Petrovac): Ščekić Nemanja (BIH), **čl. 50/10;** Liješević Nikola “Budva“ (Budva), **čl. 50/2.**

“**ARSENAL**“ (Tivat): Petović Gojko (Srbija), **čl. 50/10;** Četković Aleksa “Budućnost“ (Podgorica), Delić Matija “Mladost DG“ (Podgorica), **čl. 50/2.**

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“**ARSENAL**“ (Tivat) i **Četković Aleksa** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 24.07.2024 god. do 31.05.2026 godine.

“**IGALO 1929**“ (Igalo) i **Cordoba Nelson Augustin** zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 16.07.2024 god. do 15.06.2025 godine.

REGISTRACIJA IGRAČA

“**OTRANT OLYMPIC**“ (Ulcinj): Mrvaljević Balša “Podgorica“ (Podgorica), **čl. 50/2.**

“ARSENAL“ (Tivat): Imamović Armin “Mornar“ (Bar), čl. 50/2; Dakić Damjan “Budućnost“ (Podgorica), čl. 50/9.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

“OTRANT OLYMPIC“ (Ulcinj) i Mrvaljević Balša zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 31.07.2024 god. do 31.05.2026 godine.

“OTRANT OLYMPIC“ (Ulcinj) i Mećikukić Arben zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 31.07.2024 god. do 31.05.2025 godine.

“OTRANT OLYMPIC“ (Ulcinj) i Rexhoviq Benjamin zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 31.07.2024 god. do 31.05.2026 godine.

“ARSENAL“ (Tivat) i Imamović Armin zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 31.07.2024 god. do 31.05.2025 godine.

“ARSENAL“ (Tivat) i Milić Nikola zaključili su Ugovor o profesionalnom igranju u trajanju od 30.07.2024 god. do 31.05.2025 godine.

STIPENDIJSKI UGOVOR O IGRANJU

“ARSENAL“ (Tivat) i Dakić Damjan zaključili su Stipendijski ugovor o igranju u trajanju od 23.07.2024 god. do 31.05.2025 godine.

ANEKS UGOVORA

“OTRANT OLYMPIC“ (Ulcinj) i igrač Sefa Endrit zaključili su Aneks Ugovora o profesionalnom igranju br. 250/24.

**Komisija za registraciju i status igrača
Dragan Peraš, s.r.**

UDRUŽENJE KLUBOVA FSCG – SJEVER
Sjednica održana 29.07.2024 godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "JEZERO" /Plav/: Milić Sava, "Budućnost" /Podgorica/, **čl. 50/2.**

FK "IBAR" /Rožaje/: Magdelinić Đorđe, "Berane" /Berane/, Murić Mirza, Murić Maid, "Jezero" /Plav/, **čl. 50/2.**

FK "AKADEMIJA" /Berane/: Džiknić Dušan, Mališić Mladen, Tmušić Jovan "OFK Berane" /Berane/, **čl. 50/2.**

REGISTRACIJA IGRAČICA

FK "AKADEMIJA" /Berane/: Habibovic Leticia "Cvetex" /Berane/, **čl. 50/2.**

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Stijepović Matija, "Jezero" /Plav/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

Sjednica održana 30.07.2024. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "IBAR" /Rožaje/: Puletić Stefan, /Austrija/, **čl. 50/10.**

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Skenderović Denis, Skenderović Amian, "Petnjica" /Petnjica/, Burdžović Daris, "Jedinstvo" /Bijelo Polje/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

Sjednica održana 31.07.2024. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "IBAR" /Rožaje/: Ueda Shunya, Suzuki Kento, "Podgorica" /Podgorica/, **čl. 50/2.**

Sjednica održana 01.08.2024. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "JEZERO" /Plav/: Okamoto Iori, "Rudar" /Pljevlja/, čl. 50/2.

FK "JEDINSTVO" /Bijelo Polje/: Bošnjak Armin, /Uzbekistan/, čl. 50/10.

UGOVOR O PROFESIONALNOM IGRANJU

FK "JEZERO" /Plav/ i igrač Okamoto Iori, su potpisali ugovor o profesionalnom igranju br. 83/24, kod FSCG 94/24, na jednu godinu, odnosno do početka ljetnjeg prelaznog roka 2025. godine.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Bulatović Uroš, "Berane" /Berane/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

Sjednica održana 02.08.2024. godine

REGISTRACIJA IGRAČA

FK "JEZERO" /Plav/: Redžepagić Imran, "Berane" /Berane/, čl. 50/2.

BRISANJE IZ REGISTRA

Brišu se: Živković Dušan, "Rudar" /Pljevlja/, Kalač Senita, "Cvetex" /Berane/, **jer prelaze na drugu teritoriju.**

**Komisija za registraciju i status igrača
Ranko Stijović, s.r.**